

OBRAZAC 13

Deponija doo Podgorica

Broj: 14464

Mjesto i datum: 30.09.2025. godine

Na osnovu člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice Deponije doo Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku robe Nabavka građevinskog materijala – po partijama broj 98800 od 01.09.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE**

Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Nabavka građevinskog materijala – po partijama, za **Partiju 2 : Građevinski materijal-limovi, profili, kutije** šifra postupka broj 98800 od 01.09.2025. godine, iz razloga što je ponuđač isključen iz postupka.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	DEPONIJIA DOO PODGORICA
Sjedište	Podgorica
Adresa	Španskih boraca bb
Broj i datum tenderske dokumentacije	broj 98800 od 01.09.2025. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Šifra postupka	98800
Opis predmeta nabavke	Nabavka građevinskog materijala – po partijama PARTIJA 2 : Građevinski materijal-limovi, profili, kutije

CPV šifra	44100000 - Građevinski materijali i povezani proizvodi 44110000 - Građevinski materijali
Predmet javne nabavke se nabavlja	<i>po partijama</i>
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	PARTIJA 1 : Nabavka betona PARTIJA 2 : Građevinski materijal-limovi, profili, kutije PARTIJA 3: Građevinski materijal-armatura

Razlozi za poništenje postupka

Naručilac je dana 01.09.2025. godine objavio tendersku dokumentaciju za nabavku robe - Nabavka građevinskog materijala – po partijama. Tenderskom dokumentacijom je definisano da se ponude predaju do 17.09.2025. godine do 10 časova. Na predmetno nadmetanje do dana i roka definisanog za predaju ponuda za Partiju 2: Građevinski materijal-limovi, profili, kutije pristigla je ponuda ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta. Naručilac je u skladu sa ovlašćenjem i Zakonom o javnim nabavkama a shodno članu 134 pristupio provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta pribavljanjem javno dostupnih dokaza i utvrdio sljedeće:

Ponuda ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta

U postupku pregleda ocjene ponude ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač dostavio ponudu, putem ESJN-a, dana 11.9.2025 godine u 12:59 časova, šifra ponude 139738.

Naručilac je pozivom za nadmetanje između ostalog precizirao da je ponuđač u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke... " dok je tačkom 12 Uputstvo za sačinjavanje ponude datoj u tenderskoj dokumentaciji, između ostalog precizirano Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom precizirao da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjediste.

Uvidom u ponudu ponuđača Hifa Oil CG d.o.o. Zeta, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta u dijelu III. OBAVEZNI USLOVI ZA

UCESĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE pod tackom B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLACANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE označio odgovor „Da”

U cilju provjere tačnosti podataka navedenih u izjavi privrednog subjekta, a u skladu sa članom 135a stav 1 tacka 1) Zakona o javnim nabavkama, Naručilac se putem CeJN-a, obratio Poreskoj upravi, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, za dostavljanje dokaza o izmirenju svih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje na dan 19.09.2025. godine. Dopisom broj 13/01-2-10738/2 od 22.09.2025.godine Poreska uprava Crne Gore područna jedinica Podgorica obavijestila je Naručioca da privredni subjekat za koji se vršila provjera na dan slanja dopisa, tačnije 19.09.2025.godine ima neizmirenih poreskih obaveza u iznosu od 2.211,25 eura. Kako je članom 2 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Sl. list RCG" broj 81/06 i "Sl. list CG" br. 45/08, 4/10, 8/13,2/15, 9/15, 9/16, 10/17, 15/19, 46/19 i 03/22),propisano: „Lična primanja po osnovu zaposlenja obuhvataju zaradu, naknadu zarade i druga primanja propisana Zakonom o radu ("Sluzbeni list CG", broj 49/08), ostvarena u novcu iii u nenovčanom obliku. Licna primanja iz stava 1 ovog člana iskazuju se u bruto iznosu, koji obuhvata neto lično primanje, porez i doprinose koje plaća osiguranik (zaposleni)", članom 8 stav 1 i 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Sl. list RCG" broj 81/06 i "Sl. list CG" br. 45/08, 4/10, 8/13,2/15, 9/15, 9/16, 10/17, 15/19,46/19 i 03/22) propisano je: „Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan je da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode. Izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi se nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu. " i članom 5 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list CG", br. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15, 2/15, 10/16, 8/17, 50/17, 15/19, 09/20 i 061/21) kojim je propisano: „IOPPD se podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na taj obračunski period.", budući to da ponuđač Hifa Oil doo Podgorica nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, jer su mu na dan 19.09.2025. godine prispjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zakljucno sa avgustom 2025. godine, a iz naprijed navedenog akta Poreske uprave utvrđeno je da isti po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja ima dug u ukupnom iznosu 2.211,25 eura.

Budući da je ponuđač u izjavi privrednog subjekta garantovao da ispunjava obavezni uslov da su izmirili sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, a iz naprijed navedenog akta Poreske uprave utvrđeno je da postoji dug u ukupnom iznosu od 2.211,25 € po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, to iz pribavljenog dokaza proizilazi da ponuđač nije naveo tačne podatke u izjavi privrednog subjekta, odnosno nije ispunio obavezni uslov da ima izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje i članom 99 stav 1 tacka 2 Zakona o javnim nabavkama, iz kojeg razloga je komisija za sprovođenje postupka javne nabavke ponuđača Hifa Oil isključila iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5) gdje je precizirano

da Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da: "nije dostavio izjavu privrednog subjekta iii dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom iii je nepravilno sačinjena".

S obzirom da je članom 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama, propisano da je Naručilac dužan da poništi postupak javne nabavke ako „nije podnijeta nijedna iii nijedna ispravna ponuda iii su ponuđači isključeni iz postupka" a na osnovu gore navedenog, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlašćenom licu Deponije doo Podgorica da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke, s pozivom na član 140 stav 1 tačka 4) Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu svega predhodno izrečenog, ovlašćeno lice Naručioca je na predlog Komisije za sprovođenje postupka odlučio kao u dispozitivu odluke.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor
Aleksandar Božović

